


## BILTEN ZA PRAĆENJE SUŠE

Preliminarna analiza /april 2024.godine

### Odsjek za primijenjenu meteorologiju i klimatske promjene


Temperatura vazduha bila je u kategoriji toplo i vrlo toplo (izvor:[www.meteo.co.me](http://www.meteo.co.me)).







Na graficima ispod predstavljena je ukupna količina padavina od januara do aprila 2024. godine u Ulcinju u odnosu na klimatološku normalu 1961-1990. godine. Može se zaključiti da su ukupne količine padavine u periodu januar - april 2024. godine bile ispod prosjeka, i da već duži niz godina preovladava deficit padavina u Ulcinju (grafik desno).




Grafik 1. Ulcinj: analiza za period jan-april (lijevo) i za mjesec april (desno)

### STANDARDIZOVANI INDEKS PADAVINA SPI (1, 3, 6, 9)





Na osnovu vrijednosti padavinskog indexa SPI 1,2,3,6,9,12 (graf.SPI/april '24.), koje su u velikoj mjeri u korelaciji sa zalihama produktivne vlage u zemljištu i nivoima površinskih i podzemnih voda, data je ocjena preovlađujućih uslova vlažnosti i procjena uticaja na poljoprivredne kulture (vegetaciju) i hidrološke prilike po regionima tokom posmatranog mjeseca (Tabela 2.):




## Zavod za hidrometeorologiju i seismologiju Crne Gore

Vrijednosti SPI	Uslovi vlažnosti (oznaka)
$\geq 2$	Ekstremno vlažno (EV)
1.5 do 1.99	Vrlo vlažno (VV)
1.0 do 1.49	Umjereno vlažno (UV)
-0.99 do 0.99	Normalno (N)
-1.0 do -1.49	Umjereno sušno (US)
-1.5 do -1.99	Vrlo sušno (VS)
$\leq -2$	Ekstremno sušno (ES)

Tabela 1. Uslovi vlažnosti i uticaji

( $\uparrow$  - u porastu;  $\downarrow$  - u padu )

Mart 2024.god.	SPI1	Meteorološka suša	SPI2	SPI3	Poljoprivredna suša	SPI6	SPI9	SPI12	Hidrološka Suša
Sjever. r.									
Pljevlja	N $\downarrow$	Deficit padavina	N $\downarrow$	N	Smanjene vlažnosti površinskih slojeva tla	N	N	UV $\downarrow$	Visok nivo podzemnih i nadzemnih voda,u manjem padu
Žabljak	N $\downarrow$	Deficit padavina	N $\downarrow$	N	Smanjene vlažnosti površinskih slojeva tla	UV	N	UV	Visok nivo podzemnih i nadzemnih voda
Kolašin	N $\downarrow$	Deficit padavina	N $\downarrow$	N	Manje pogoršanje vlažnosti površinskih slojeva tla	N	N	N	Niži nivo površ.i podzemnih voda, bez daljeg pada
Central.r.									
Podgorica	N $\downarrow$	Veći deficit padavina	N $\downarrow$	N $\downarrow$	Pogoršanje vlažnosti površinskih slojeva tla	N	N $\downarrow$	N	Nizak nivo površinskih i podzemnih voda,u manjem padu
Nikšić	N $\downarrow$	Veći deficit padavina	N $\downarrow$	N	Manje pogoršanje vlažnosti površ. slojeva tla	N	N $\downarrow$	N	Nizak nivo površ.i podz.voda,u manjem padu
Cetinje	N $\downarrow$	Veći deficit padavina	N $\downarrow$	N	Manje pogoršanje vlažnosti površ.slojeva tla	N	N $\downarrow$	N	Nizak nivo površ.ipodz.voda,u manjem padu
Južni r.									
Bar	N $\downarrow$	Manji deficit padavina	N	N	Većim dijelom mjeseca pogoršanje uslova vlažnosti površ.slojeva tla	N	N $\downarrow$	N $\downarrow$	Nizak nivo površ. i podz.voda, manji pad
Ulcinj	N $\downarrow$	Manji deficit padavina	US	US $\downarrow$	Dalje pogoršanje vodnog režima tla, tendencija razvoja suše	US	N $\downarrow$	N $\downarrow$	Nizak nivo površ.i podz. voda, dalji pad



Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore